

### **Pronoms personaus complements (3)**

Un còp mei, que vam partir d'ua question basica destinada, aqueste còp, a ua tropa de personas :

*As dit aus vesins que l'especièr non passerà pas la setmana qui vien ?*

Que vam véder d'autas formulacions dab l'expression d'ua insisténcia :

*1) E'us as dit aus vesins que l'especièr non passerà pas la setmana qui vien ?*

Lo pronom '*us*' qu'anónzia lo grop nominal complement *aus vesins*. « est-ce que tu leur as dit aux voisins que... »

*2) Ac as dit aus vesins que l'especièr non passerà pas la setmana qui vien ?*

Lo pronom *ac* qu'anónzia la proposicion subordonada *que l'especièr...* « est-ce que tu l'as dit aux voisins que... »

*3) E'us i as dit aus vesins que l'especièr non passerà pas la setmana qui vien ?*

Lo pronom neutre *i* qu'anónzia la proposicion subordonada *que l'especièr...* « est-ce tu l'as dit aux voisins... »

*4) E'us i ac as dit aus vesins que l'especièr non passerà pas la setmana qui vien ?*

Construccio mei populara e mei insistenta dab dus pronoms neutres *i* e *ac*. « est-ce tu le leur as dit aux voisins... »

Aqueste còp que vam balhar responsas negativas :

1 - Comencem dab responsas de las bracas qui son advèrbis : *Non ! Nani ! Briga !...*

2 - Passem a responsas negativas mei complètas qui corresponen a las questions :

*1) Non, ne'us èi pas dit que l'especièr non passerà pas... o simplament ne'us ac èi pas dit.*

*2) Non, n'ac èi pas dit.      3) Non, ne'us i èi pas dit.      4) Non, ne'us i ac èi pas dit.*

### **Vocabulari : *los nostes, los vòstes***

Per un còp, que vam balhar un exemple tirat de la literatura nosta. Qu'ei un soviéner de Roger Lapassada de quan èra petiton. Lo son pair e la soa mair que partín tà tribalhar en Navèra Caledonia e que hidèn lo neste Roger a la soa mairana, Maria de Labordeta d'Aussavièla. Un còp, pair e mair que tornèn tau país e que vién véder lo lor hilh. La velha de la loa arribada, l'ajòla que disó atau au Roger :

*Los vòstes qu'arriban doman !*

(tirat de *Sonque un arríder amistós*, ed. Per Noste)

Aqueths adjectius possessius *los nostes, los vòstes* que s'emplegan, com ací, taus pairs e mairs. Segon lo contèxte, que's pòden tanben emplegar entà las autas estratas familhaus. Ací dus petits dialògues entà illustrar aquera particularitat :

En lo purmèr exemple, qu'ei ua vesia qui avè cuentas aqueth vrespau e qui avè hidat\* los sons dus mainatges a Caubet\*\*. Que'us vien cuéller e que s'adreça a la dauna Caubet qui'us a donc guardats dab los sons.

- *Vam, Celina, quin t'ac as virat dab lo mainadèr\*\*\* ?*
- *Hèra plan ! Que's son amusats ua gran paua, qu'an vrespejat e puish, tè, que'us èi hèit amassar esquilhòts e averans. Doblevant, que son valents *los vòstes*, mei que *los nostes* !*

Ací que s'i parla donc de mainatges qui son enquèra pro petits.

\* « confié, donné à garder » \*\* « chez Caubet » \*\*\* « comment t'as fait avec les enfants ? »

En lo dusau exemple qu'ei ua vesia qui s'adreça a Maria de Candau :

- *Vam Maria, quin vas passar Nadau ?*
- *Que soi contenta ! *Los nostes* qu'arriban tà la fin de la setmana.*

Ací *los nostes* que son lo hilh o la hilha (o los dus) de Maria qui vienen dab tota la loa familia (lo companh, la companha e la loa progenitura).

Aqueths possessius *los nostes, los vòstes* que pòden donc designar mantuns membres de la familia (pair e mair, pairan e mairana...)